

t4_autalg_1

(TMVdhkMQKsLkNpDjgLAb2isy8Ha6aMsvS3y)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_unialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_unialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_unialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_unialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_autalg_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r4_alg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_unialg_1 X0) \wedge ((v3_unialg_1 X0) \wedge ((v4_unialg_1 X0) \wedge (l1_unialg_1 X0))))) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_unialg_1 X1) \wedge ((v3_unialg_1 X1) \wedge ((v4_unialg_1 X1) \wedge (l1_unialg_1 X1))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1))))) \Rightarrow (\forall X3. ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X0))))) \Rightarrow (((r4_alg_1 X0 X1 X2) \wedge (X3 = k2_funct_1 X2)) \Rightarrow (r4_alg_1 X1 X0 X3)))))) \quad (2) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_funct_2 X2 X0 X1)) \Rightarrow (\forall X3. (m2_funct_2 X3 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X3 X2)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_funct_2 X2 X0 X1)\Rightarrow(\neg v1_xboole_0 X2) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_unialg_1 X0)\Rightarrow(l1_struct_0 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_unialg_1 X0)\wedge((v3_unialg_1 X0)\wedge((v4_unialg_1 X0)\wedge(l1_unialg_1 X0))))))\Rightarrow(m1_funct_2 (k1_autalg_1 X0) (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_unialg_1 X0)\wedge((v3_unialg_1 X0)\wedge((v4_unialg_1 X0)\wedge(l1_unialg_1 X0))))))\Rightarrow(\forall X1.(m1_funct_2 X1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0))\Rightarrow((X1 = k1_autalg_1 X0)\Leftrightarrow(\forall X2.((v1_funct_1 X2)\wedge((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0))))))\Rightarrow((X2 \in X1)\Leftrightarrow(r4_alg_1 X0 X0 X2)))))) \quad (8) \end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_unialg_1 X0)\wedge((v3_unialg_1 X0)\wedge((v4_unialg_1 X0)\wedge(l1_unialg_1 X0))))))\Rightarrow(\forall X1.((v1_funct_1 X1)\wedge((v1_funct_2 X1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0))\wedge(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0))))))\Rightarrow(\forall X2.((v1_funct_1 X2)\wedge((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0))))))\Rightarrow(((m2_funct_2 X1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0) (k1_autalg_1 X0))\wedge(X2 = k2_funct_1 X1))\Rightarrow(r4_alg_1 X0 X0 X2)))))) \end{aligned}$$